

Na osnovu člana 22 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ broj 3/07), Skupština Brčko distrikta BiH, na 51. sjednici održanoj 26. juna 2007. godine, usvaja

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

Član 1

U Zakonu o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», br. 30/04), u članu 3 stavu 1 iza tačke 1 dodaje se nova tačka 2 koja glasi:

»javna preduzeća;», a dosadašnja tačka 2 postaje tačka 3.

U stavu 2 ovog člana iza riječi «tih komunalnih djelatnosti,» dodaju se riječi «javno preduzeće,».

Član 2

U članu 4 riječi: «odjeljenju, odnosno pravnom ili fizičkom licu» zamjenjuju se riječima: «odjeljenju, javnom preduzeću ili drugom pravnom ili fizičkom licu.»

Član 3

U članu 8 stavu 1 riječi: »šef nadležnog odjeljenja» zamjenjuju se riječima: »davalac komunalne usluge», a riječ: «gradonačelnika» zamjenjuje se riječju: «Vladu».

U članu 8 stav 2 se briše.

U dosadašnjem stavu 3 ovog člana riječi: »Kada šef Odjeljenja primi obavijest o poremećaju ili prekidu u pružanju komunalnih usluga, dužan je uz saglasnost gradonačelnika da bez odlaganja:» zamjenjuju se riječima: »Kada Vlada primi obavještenje o poremećaju ili prekidu u pružanju komunalnih usluga, davalac komunalne usluge dužan je da, uz saglasnost Vlade, bez odlaganja:».

Član 4

U članu 11 stav 2 mijenja se i glasi:

«Vlada određuje jedinicu mjere, način formiranja cijene i cijenu komunalne usluge iz stava 1 ovog člana, ako zakonom nije drugačije određeno.»

Član 5

U članu 15 stavovima 1 i 2 riječ: »gradonačelnik» zamjenjuje se riječima: «Vlada Brčko distrikta BiH».

Član 6

U članu 16 stav 2 mijenja se i glasi:

«Za snabdijevanje stanovništva Brčko distrikta BiH vodom za piće iz vodovodne mreže odgovoran je davalac komunalne usluge nadležan za vodosnabdijevanje.»

Član 7

U članu 19 stav 2 mijenja se i glasi:

«Za ispravnost kvaliteta vode odgovoran je davalac komunalne usluge nadležan za vodosnabdijevanje.»

Član 8

U članu 20 stavu 1 riječi: «nadležno odjeljenje (davalac komunalne usluge) obavezno» zamjenjuju se riječima: »davalac komunalne usluge obavezan».

Član 9

U članu 22 stavovima 1 i 2 riječ: «gradonačelnika» zamjenjuje se riječju: «Vlade».

Stav 3 ovog člana mijenja se i glasi:

«odluku o utvrđivanju zaštitnih zona donosi Vlada.»

Član 10

U članu 24 stav 1 mijenja se i glasi:

«Priključak vodovodnih instalacija i uređaja na vodovodnu mrežu, na zahtjev korisnika, vrši isključivo davalac komunalne usluge.»

Član 11

U članu 25 stav 1 mijenja se i glasi:

«Za priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu korisnik plaća posebnu nadoknadu čiji se iznos određuje odlukom Vlade ako zakonom nije drugačije određeno.»

Član 12

U članu 30 stavu 1 tekst: «nadležno odjeljenje, odnosno fizičko ili pravno lice kome gradonačelnik povjeri obavljanje tih poslova.» zamjenjuju se riječima: «davalac komunalne usluge.»

U stavu 3 ovog člana riječi: »nadležno odjeljenje je dužno» zamjenjuju se riječima: «davalac komunalne usluge je dužan».

Član 13

U članu 31 stavu 1, iza tačke 1 dodaje se nova tačka 2 koja glasi:

« 2. samovoljno izmještanje vodovodnog priključka;» a ranije tačke 2, 3 i 4 postaju tačke 3, 4 i 5.

U stavu 2 ovog člana broj: «3» zamjenjuje se brojem: «4», a riječ: »blindiranim» zamjenjuje se riječju: »plombiranim».

Član 14

U članu 33 riječi: «pregledalo nadležno odjeljenje» zamjenjuju se riječima: «pregledao davalac komunalne usluge».

Član 15

U članu 35 stavu 1 riječi: «nadležnog odjeljenja» zamjenjuju se riječima: »davaoca komunalne usluge».

U stavu 2 ovog člana riječi: »odjeljenje je dužno» zamjenjuju se riječima: »davalac komunalne usluge je dužan».

U stavu 5 ovog člana riječi: «nadležno odjeljenje» zamjenjuju se riječima: «davalac komunalne usluge», a na kraju teksta briše se tačka: «(.)» i dodaje zarez: »(,)» i riječi: «ukoliko se ispitivanjem utvrdi da je vodomjer ispravan.»

Član 16

U članu 37 stavu 1 riječi: «nadležnog odjeljenja» zamjenjuju se riječima: «davaoca komunalne usluge».

Član 17

U članu 38, iza stava 1 dodaje se stav 2 koji glasi:
«Zabranjeno je fizičkim i pravnim licima preduzimanje bilo kakvih radnji kojima se onemogućava pristup do šahta za smještaj vodomjera kako bi se izvršilo očitavanje vodomjera (zatrpavanje šahta za smještaj vodomjera smećem, otpadom, građevinskim materijalom i sl.)», a stav 2 postaje stav 3.»

Član 18

Član 41 mijenja se i glasi:
«Količinu isporučene vode potrošač plaća davaocu komunalne usluge po utrošenom m³ vode, čiju cijenu određuje Vlada uz saglasnost Skupštine Distrikta, ako zakonom nije drugačije određeno.»

Član 19

U članu 43 riječi: «nadležnog odjeljenja» zamjenjuju se riječima: «davaoca komunalne usluge».

Član 20

U članu 44 stavu 1 riječi: «nadležno odjeljenje - davalac komunalne usluge» zamjenjuju se riječima: «davalac komunalne usluge».

U stavu 3 ovog člana riječi: »nadležno odjeljenje-davaoca komunalne usluge» zamjenjuju se riječima: »davaoca komunalne usluge».

Član 21

U članu 47 stavu 1 riječi: »nadležno odjeljenje–davalac usluge je dužno» zamjenjuju se riječima: »davalac komunalne usluge je dužan».

U stavu 2 ovog člana riječi: »nadležno odjeljenje» zamjenjuju se riječima: »davalac komunalne usluge».

U stavu 3 ovog člana riječi: «nadležnog odjeljenja, gradonačelnik» zamjenjuju se riječima: »davaoca komunalne usluge, Vlada».

Član 22

U članu 48 stavu 1 riječi: »nadležno odjeljenje-davalac usluge» zamjenjuju se riječima: »davalac komunalne usluge».

Član 23

Član 49 mijenja se i glasi:
«Poslove upravljanja i održavanja javne kanalizacije obavlja davalac komunalne usluge nadležan za poslove kanalizacije.
Poslovi izgradnje javne kanalizacije, koji se finansiraju iz kapitalnog budžeta, su u nadležnosti Vlade.»

Član 24

U članu 54 stavu 1 riječi: «nadležno odjeljenje-davalac usluge» zamjenjuju se riječima: «davalac komunalne usluge».

Član 25

U članu 57 stavu 3 riječi: «nadležno odjeljenje» zamjenjuju se riječima: «davalac komunalne usluge».

Član 26

Član 59 mijenja se i glasi:
«Instalacije, građevine i uređaje javne kanalizacije održava davalac komunalne usluge.»

Član 27

U članu 60 riječi: «nadležno odjeljenje-davalac usluge, dužno» zamjenjuju se riječima: «davalac komunalne usluge dužan».

Član 28

U članu 68 stavu 5 riječi: «nadležno odjeljenje» zamjenjuju se riječima: «davalac komunalne usluge».

Član 29

U članu 73 stavu 1 riječi: «Odjeljenje nadležno za poslove kanalizacije» zamjenjuju se riječima: «davalac komunalne usluge».

Član 30

U članu 74 stavu 1 riječi: «nadležno odjeljenje» zamjenjuju se riječima: »davalac komunalne usluge«, a riječ: »odjeljenja« zamjenjuje se riječima: »davaoca komunalne usluge».

U stavu 3 ovog člana riječi: «odjeljenje za komunalne poslove je dužno» zamjenjuju se riječima: »davalac komunalne usluge je dužan».

Član 31

U članu 76 riječi: «nadležno odjeljenje, koje je dužno» zamjenjuju se riječima: «davalac komunalne usluge, koji je dužan».

Član 32

U članu 79 stavu 1 na kraju teksta briše se tačka: «(.)» i dodaje zarez: «(,)» i riječi: »davaocu komunalne usluge.»

Član 33

U članu 98 stavu 3 riječ: «gradonačelnik» zamjenjuje se riječima: «Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove».

Član 34

U članu 99 riječi: «ili mišljenje odjeljenja nadležnog za urbanizam» se brišu.

Član 35

U članu 102 riječ: «urbanizam» zamjenjuje se riječima: «prostorno planiranje i imovinskopravne poslove».

Član 36

Član 105 mijenja se i glasi:

«Dvorišta stambenih, poslovnih, stambeno-poslovnih objekata, poslovnih subjekata, vrtovi, voćnjaci, ograde, kao i neizgrađeno zemljište uz javne površine, vlasnici i korisnici moraju održavati urednim.»

Član 37

U članu 117 stavu 2 riječ: «gradonačelnik» zamjenjuje se riječju: «Vlada».

Član 38

U članu 122 riječ: «urbanizam» zamjenjuje se riječima: «prostorno planiranje i imovinskopravne poslove.»

Član 39

U članu 126 stav 3 mijenja se i glasi:
«Javnu rasvjetu postavlja i održava davalac komunalne usluge nadležan za distribuciju električne energije.»

Član 40

U članu 129 stavu 2 riječ: »urbanizam» zamjenjuje se riječima: »prostorno planiranje i imovinskopravne poslove».

Član 41

U članu 142 stavu 1 riječ: «gradonačelnik» zamjenjuje se riječju: «Vlada».

Član 42

U članu 145 stavu 2 riječi: «utvrđuje gradonačelnik» zamjenjuje se riječima: «određuje Vlada», a riječi: «urbanizam, imovinskopravne odnose i privredni razvoj» zamjenjuju se riječima: «prostorno planiranje i imovinskopravne poslove».

Član 43

U članu 151 riječi: »urbanizam, imovinske odnose i privredni razvoj» zamjenjuju se riječima: »prostorno planiranje i imovinskopravne poslove, a iza riječi: «klupe za sjedenje,» dodaje se riječ: «kontejneri,».

Član 44

U članu 152 stav 4 mijenja se i glasi:
«Korpice postavlja i održava davalac komunalne usluge nadležan za poslove čistoće.»

Član 45

U članu 153 riječi: »urbanizam, imovinske odnose i privredni razvoj» zamjenjuju se riječima: »prostorno planiranje i imovinskopravne poslove».

Član 46

U članu 154. i 155. stav 1 riječ: »urbanizam» zamjenjuje se riječima: »prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove».

Član 47

U članu 156 stavu 1 tekst: «odjeljenje nadležno za vodovod, odnosno pravno lice kome se povjeri obavljanje te djelatnosti» zamjenjuju se riječima: «davalac komunalne usluge nadležan za vodovod.»

Član 48

U članu 157 stavu 2 riječi: «odjeljenje nadležno za čistoću, odnosno pravno lice kome Vlada povjeri obavljanje tih poslova» zamjenjuju se riječima: «davalac komunalne usluge nadležan za čistoću».

Član 49

U članu 158 riječ: »urbanizam» zamjenjuje se riječima: »prostorno planiranje i imovinskopravne poslove».

Član 50

U članu 162 stavu 2 riječi: »za čistoću» zamjenjuju se riječima: »za parkove».

Član 51

U članu 163 stavu 1 riječi: «utvrđuje gradonačelnik» zamjenjuju se riječima: «određuje Vlada», a riječ: »urbanizam» zamjenjuje se riječima: »prostorno planiranje i imovinskopravne poslove».

Član 52

U članu 165 stavu 1 riječi: »na prijedlog Odjeljenja za urbanizam donosi gradonačelnik» zamjenjuju se riječima: »donosi Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove».

U članu 165 stav 2 mijenja se i glasi:

«Pijačni red donosi odjeljenje nadležno za pijace, odnosno pravno ili fizičko lice koje upravlja pijacom uz saglasnost nadležnog odjeljenja.»

Član 53

U članu 169 stav 2 mijenja se i glasi:

«Plan i program redovnog održavanja javnih saobraćajnih površina donosi davalac komunalne usluge nadležan za čistoću najkasnije do 31. 12. za narednu godinu, uz saglasnost Odjeljenja za javne poslove.»

Član 54

U članu 170 stavu 1 riječi: »se po nalogu šefa Odjeljenja nadležnog za čistoću ili komunalnog inspektora» zamjenjuju se riječima: «davalac komunalne usluge nadležan za čistoću».

Iza stava 1 dodaje se novi stav 2 koji glasi:

«Izuzetno od stava 1 ovog člana vanredno čišćenje javnih saobraćajnih površina vrši se i po nalogu inspekcije.», a dosadašnji stav 2 postaje stav 3.

Član 55

U članu 171 stav 3 riječi: »odjeljenje nadležno za čistoću, odnosno pravno ili fizičko lice kome gradonačelnik povjeri obavljanje tih poslova» zamjenjuju se riječima: «davalac komunalne usluge nadležan za čistoću».

Član 56

U članu 173 stavu 1 iza tačke 14 dodaje se tačka 15 koja glasi:

«15. ispuštanje kondenzata iz klima uređaja na javnu površinu.»

Član 57

U članu 175 stavu 3 i članu 176 stavu 2 riječ: »urbanizam» zamjenjuje se riječima: »prostorno planiranje i imovinskopravne poslove».

Član 58

U članu 190 stavu 2 riječi: «na prijedlog nadležnog odjeljenja utvrđuje gradonačelnik» zamjenjuju se riječima: «donosi odjeljenje nadležno za parkove».

Član 59

U članu 199 stavu 1 riječ: «urbanizam» zamjenjuje se riječima: «prostorno planiranje i imovinskopravne poslove»

Član 60

U članu 205 stavu 2 zarez: «(,)» i riječi: «a vanredno po nalogu komunalnog inspektora» se brišu.

Iza stava 2 ovog člana dodaju se novi stavovi 3 i 4 koji glase:
«Vanredno sakupljanje i odvoz smeća s javnih površina vrši davalac komunalne usluge nadležan za čistoću.

Izuzetno od stava 3 ovog člana vanredno sakupljanje i odvoz smeća vrši se i po nalogu inspekcije.»

Član 61

U članu 208 stavu 2 tekst: «odgovorno je odjeljenje nadležno za čistoću, odnosno pravno ili fizičko lice kome se povjeri obavljanje ovih poslova» zamjenjuju se riječima: «odgovoran je davalac komunalne usluge nadležan za čistoću.»

U stavu 3 ovog člana riječi: «utvrđuje gradonačelnik» zamjenjuju se tekstem: «određuje davalac komunalne usluge, uz saglasnost odjeljenja nadležnog za javne poslove».

U stavu 4 ovog člana na kraju teksta briše se tačka: «(.),» a dodaje zarez: «(,)» i riječi: «kao i da zaključe ugovor o uslovima prikupljanja i odvoza smeća».

Član 62

U članu 209 stavu 1 riječ: «gradonačelnik» zamjenjuje se riječju: «Vlada», a na kraju teksta briše se tačka: «(.),» i dodaje zarez: «(,)» i riječi: » ako zakonom nije drugačije određeno.»

Član 63

U članu 210 stavu 3 riječi: »odjeljenje nadležno» zamjenjuju se riječima: »davalac komunalne usluge nadležan».

Član 64

U članu 211 riječ: «gradonačelnik» zamjenjuje se riječima: «davalac komunalne usluge».

Član 65

U članu 212 stavu 1 riječi: »nadležno odjeljenje» zamjenjuju se riječima: »davalac komunalne usluge».

Član 66

U članu 213 stavu 1 riječi: «odjeljenje nadležno za čistoću» zamjenjuju se riječima: «davalac komunalne usluge uz saglasnost nadležnog odjeljenja», a riječi:

«Odjeljenje nadležno» zamjenjuju se riječima: «davalac komunalne usluge nadležan».

U članu 213 iza stava 2 dodaje se novi stav 3 koji glasi:

«Zabranjeno je samovoljno premještanje posuda za smeće s ranije određenih lokacija.»

Član 67

U članu 215 dodaje se stav 3 koji glasi:

«Zabranjeno je paljenje smeća i drugih otpadaka u posudama za sakupljanje smeća.»

Član 68

U članu 217 stavu 2 riječi: »na prijedlog nadležnog odjeljenja donosi gradonačelnik» zamjenjuju se riječima: »donosi davalac komunalne usluge, uz saglasnost odjeljenja nadležnog za javne poslove».

Član 69

U članu 226 stav 1 mijenja se i glasi:

«Lokaciju deponije određuje Skupština Brčko distrikta na prijedlog gradonačelnika, koji je prethodno odobrila Vlada.

U stavu 2 ovog člana riječ: «gradonačelnik» zamjenjuje se riječju: «Vlada».

U stavu 3 ovog člana tekst: «nadležno odjeljenje, odnosno pravno lice kome gradonačelnik povjeri obavljanje tih poslova» zamjenjuje se riječima: «davalac komunalne usluge.»

Član 70

U članu 231 stavu 1 riječi: «, na prijedlog odjeljenja nadležnog za puteve, donosi gradonačelnik» zamjenjuju se riječima: «donosi odjeljenje nadležno za puteve.»

Član 71

U članu 236 stavu 1 riječ: «gradonačelnik» zamjenjuje se riječju: «Vlada».

Član 72

Članovi 237 i 238 se brišu, a dosadašnji član 239 postaje član 237 i tako redom.

Član 73

U dosadašnjem članu 240 dodaje se stav 3 koji glasi:

«Zabranjeno je ispuštanje osoke iz jame za sakupljanje stajnjaka na okolinu, osim za potrebe poljoprivredne proizvodnje.»

U dosadašnjem članu 240 dodaje se stav 4 koji glasi:

«Vlasnici jama za sakupljanje stajnjaka i osoke dužni su ih redovno prazniti.»

Član 74

U dosadašnjem članu 242 stavu 1 riječi: »odjeljenje nadležno» zamjenjuju se riječima: «davalac komunalne usluge nadležan».

Član 75

Dosadašnji član 246 mijenja se i glasi:

«Nadzor nad zakonitošću upravnih akata, koje donose po ovom zakonu nadležna odjeljenja Vlade, odnosno drugi davaoci komunalne usluge kroz javna ovlaštenja, vrši Apelaciona komisija, kao drugostepeni organ, u skladu sa Zakonom o upravnom postupku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, ovim zakonom i podzakonskim aktima koji se donose na osnovu ovog ili drugih zakona.»

Član 76

U dosadašnjem članu 252 stavu 1 tačkama 5, 22 i 60 mijenjaju se i glase:
«5. Ako ne omogući ovlaštenom licu očitavanje vodomjera i/ili zatrpava šaht za smještaj vodomjera i time onemogućava očitavanje vodomjera (član 38);
22. Ako dvorišta, vrtove, voćnjake i slične površine ne drži uredno (član 105);
60. Ako se ne uključi u organizovani odvoz smeća i ne sklopi ugovor o odvozu smeća s davaocem usluge odvoza smeća (član 208).

U dosadašnjem članu 252 iza tačke 62 dodaje se tačka 63 koja glasi:
«63. Ako samovoljno izmiješta posude za smeće s ranije određenih lokacija (član 213);».

U dosadašnjem članu 252 stavu 1 dosadašnja tačka 63 koja postaje tačka 64 mijenja se tako što se iza riječi: »smeće» stavlja zarez: »(,)» i dodaju riječi: »pali smeće i druge otpatke u posudama za smeće (član 215)», a tačka 64 postaje tačka 65 i tako redom.

Član 77

U dosadašnjem članu 253 stavu 1 tačkama 2, 51, 52 i 53 mijenjaju se i nove glase:

«2. Ako ne omogući ovlaštenom licu očitavanje vodomjera i/ili zatrpava šaht za smještaj vodomjera i time onemogućava očitavanje vodomjera (član 38);
51. Ako se ne uključi u organizovani odvoz smeća i ne sklopi ugovor o odvozu smeća s davaocem komunalne usluge odvoza smeća (član 208);
52. Ako samovoljno premiješta posude za smeće (član 213);
53. Ako odlaže otpad i oštećuje posude za smeće, pali smeće i druge otpatke u posudama za smeće (član 215);».

U dosadašnjem članu 253 stavu 1 tačke 62 i 63 se brišu, a tačka 64 postaje tačka 62 i tako redom.

U dosadašnjem članu 253 stavu 1 dosadašnja tačka 65 mijenja se i glasi:
«65. Ako pušta stoku ili odlaže đubrivo na otvoren prostor, ispušta osoku na okolinu i ne prazni redovno jame za sakupljanje stajnjaka i osoke (član 238).»

Član 78

U dosadašnjem članu 255 stavu 1 tačka 22 se briše.

Član 79

Ovaj zakon stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Brčko distrikta BiH».

Broj: 0-02-022-80/07
Brčko, 26. juna 2007. godine

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
Prof. dr. Milan Tomić, s.r.